

# Calendrier des Entraînements du Mardi 2017/2018

<b>Jogging</b>	<b>JUDO</b>	<b>Jogging</b>	<b>JUDO</b>
mar. 5 sept. 17 <b>36</b>	mar. 12 sept. 17 <b>37</b>	mar. 19 sept. 17 <b>38</b>	mar. 26 sept. 17 <b>39</b>
mar. 3 oct. 17 <b>40</b>	mar. 10 oct. 17 <b>41</b>	mar. 17 oct. 17 <b>42</b>	mar. 24 oct. 17 <b>43</b>
mar. 31 oct. 17 <b>44</b>	mar. 7 nov. 17 <b>45</b>	mar. 14 nov. 17 <b>46</b>	mar. 21 nov. 17 <b>47</b>
mar. 28 nov. 17 <b>48</b>	mar. 5 déc. 17 <b>49</b>	mar. 12 déc. 17 <b>50</b>	mar. 19 déc. 17 <b>51</b>
mar. 26 déc. 17 <b>52</b>	mar. 2 janv. 18 <b>1</b>	mar. 9 janv. 18 <b>2</b>	mar. 16 janv. 18 <b>3</b>
mar. 23 janv. 18 <b>4</b>	mar. 30 janv. 18 <b>5</b>	mar. 6 févr. 18 <b>6</b>	mar. 13 févr. 18 <b>7</b>
mar. 20 févr. 18 <b>8</b>	mar. 27 févr. 18 <b>9</b>	mar. 6 mars 18 <b>10</b>	mar. 13 mars 18 <b>11</b>
mar. 20 mars 18 <b>12</b>	mar. 27 mars 18 <b>13</b>	mar. 3 avr. 18 <b>14</b>	mar. 10 avr. 18 <b>15</b>
mar. 17 avr. 18 <b>16</b>	mar. 24 avr. 18 <b>17</b>	mar. 1 mai 18 <b>18</b>	mar. 8 mai 18 <b>19</b>
mar. 15 mai 18 <b>20</b>	mar. 22 mai 18 <b>21</b>	mar. 29 mai 18 <b>22</b>	mar. 5 juin 18 <b>23</b>
mar. 12 juin 18 <b>24</b>	mar. 19 juin 18 <b>25</b>	mar. 26 juin 18 <b>26</b>	mar. 3 juil. 18 <b>27</b>